

Na osnovu člana 72. Zakona o javnim nabavkama BiH Sl.glasnik BiH broj 39/14), a nakon provedenog otvorenog postupka nabavke robe: **MASTI I MAZIVA LOT 2011** sa sukcesivnom isporukom za potrebe KJKP „ GRAS „ d.o.o.Sarajevo, zaključuje se

OKVIRNI SPORAZUM O NABAVCI ROBE MASTI I MAZIVA LOT 2011

Između:

1. KJKP „ GRAS „ d.o.o. SARAJEVO, ul. Srđana Aleksića br.1, koga zastupa V.D.Generalni direktor Avdo Vatrić dipl. Ing.el., s jedne strane /u daljem tekstu: Ugovorni organ /
2. „ GREEN OIL „ d.o.o. SARAJEVO, ul. Marka Marulića 4, MBS 65-01-0303-11 (stari broj 1-24201), ID BR. 4200851420006, PDV BR. 200851420006, TR. RN. BR.1410010012763037 kod BBI banke , koga zastupa Reko Muhović direktor, s druge strane (u daljem tekstu: dobavljač)

Član 1.

Ovim okvirnim sporazumom ugovorene strane regulišu okvirna pitanja vezana za realizaciju nabavke robe: **MASTI I MAZIVA LOT 2011.**

Član 2.

Predmet ovog sporazuma je sukcesivna nabavka robe: **MASTI I MAZIVA LOT 2011** od dobavljača „ **GREEN OIL „ d.o.o. SARAJEVO** , kojem je dodjeljen Okvirni sporazum Odlukom Ugovornog organa broj 04/254 od 12.11.2018 god. u postupku nabavke robe provedenom po Otvorenom postupku nabavke objavljenog na Portalu javnih nabavki 26.9.2018 god. a dodatno obavještenje o nabavci u Sl. Glasniku BiH br. 67/18 od 28.9.2018 god .

Član 3.

Dobavljač se obavezuje da će Ugovornom organu isporučiti robu iz člana 1 ovog Sporazuma, pod uslovima i jediničnoj cijeni kao što je naznačeno u prilogu ovog Sporazuma (Anex 2 – Tehnički podaci i elementi ponude) koji čine njegov sastavni dio.

Vrijednost nabavke robe po ovom ugovoru iznosi: 52.864,10 KM bez PDV-a, odnosno 61.850,99 KM sa PDV-om.

Način plaćanja: Virmanski- 120 dana od dana ispostave fakture.

Član 4.

Količine navedene u prilogu ovog sporazuma nisu obavezujuće za Ugovorni organ, tako da isti zadržava pravo na promjenu količine i nabavku samo onih količina koje su mu potrebne.

Okvirni sporazum se zaključuje na period od jedne godine od dana potpisivanja Okvirnog sporazuma, odnosno maksimalne finansijske vrijednosti okvirnog sporazuma navedene u članu 3 stav dva sporazuma.

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da će robu isporučiti Ugovornom organu na skladište ugovornog organa u roku **7 dana** od prijema pismenog zahtjeva za isporuku (narudžbe).

Dobavljač će isporučivati, a Ugovorni organ preuzimati ugovorenu robu sukcesivno, prema dispoziciji Ugovornog organa, a na temelju narudžbenice za određenu vrstu i količinu robe.

Član 6.

Kvalitet robe mora odgovarati važećim propisima o kvalitetu robe u BiH.

Proizvođač ulja mora posjedovati certifikat ISO 9001 i ISO 14001.

Dobavljač se obavezuje da će u toku važenja Okvirnog sporazuma isporučivati originalne proizvode kako je to navedeno u specifikaciji ponude(u originalnom pakovanju proizvođača sa plombom) koja je sastavni dio tenderske dokumentacije, Certifikatom proizvođača i brojem šarže punjenja.

Za svaku isporuku dobavljač mora obezbjediti uredan certifikat o kvalitetu za svaku šaržu iskazan na originalnom memorandumu proizvođača i ovjeren od strane stručnih lica proizvođača.

Dobavljač daje garanciju na isporučenu robu prema deklaraciji proizvođača (12 mjeseci od dana isporuke robe).

ni prijem robe iz ovog sporazuma Ugovorni organ se obavezuje obaviti odmah robe. U slučaju da Ugovorni organ pri prijemu robe utvrdi da roba na bilo koji stu će odmah vratiti i tražiti isporuku nove u najkraćem mogućem roku. organ naknadno utvrdi razliku u isporučenoj količini ili da kvaliteta ne odgovara ačiniti komisijski zapisnik kojeg će najkasnije u roku od tri dana dostaviti anjanja uočenog nedostatka. Dobavljač se obavezuje da će otkloniti uočene dana po prijemu zapisnika.

Član 7.

og sporazuma ugovorne strane će zaključiti pojedinačne ugovore kojima će se i obaveze za realizaciju ovog okvirnog sporazuma. Pojedinačne nabavke zno će biti pod uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji i prihvaćenoj gulisano ovim sporazumom ili pojedinačnim ugovorom sklopljenim na temelju njivat će se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 8.

an, prilikom potpisivanja ugovora dostaviti безусловnu bankarsku garanciju iv u iznosu od 2 % od ugovorene vrijednosti ugovora ili mjenicu sa rokom učivanja ugovora do isteka važenja ugovora + 30 dana .

u vrijeme potpisivanja ugovora, ne dostavi безусловnu bankarsku iz člana 5. ovog ugovora, a ugovor se potpiše, primjenjivat će se odredbe obligacionim odnosima.

Član 9.

ja ovog okvirnog sporazuma koji je naveden u članu 4.stav 2 za pojedinačne njivati odredbe propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke.

Član 10.

na su nepromjenjive u toku važenja ovog sporazuma,osim ako u toku važenja nanjenja cijena mineralnih motornih ulja na svjetskom tržištu za najmanje 10%. 1. dobavljač će dokazivati dostavljanjem izvještaja o cijenama mineralnih om tržištu putem ICIS pricing Izvještaja

Član 11.

sporazuma ne mogu se mijenjati nakon njegovog zaključenja.

Član 12.

tupa na snagu nakon potpisivanja obje ugovorne strane. puni uslov vezan za garanciju za dobro izvršenje posla u roku regulisanom na smatrat će se da ovaj sporazum nije ni zaključen.

Član 13.

e ugovorne strane će rješavati mirnim putem a ukoliko to nije moguće za an je Općinski sud u Sarajevu.

Član 14.

e sačinjen u /4/ primjerka, od kojih ugovorni organ zadržava tri /3/, a dobavljač



**ZA UGOVORNI ORGAN
V.D. GENERALNI DIREKTOR**

Avdo Vatrić dipl.ing.el.